

# Manmin nga mga Balita

NO. 82 OKTOBRE 1, 2017

## Ang Lihok sa Kaayohan, Tubag, og Kabag-ohan Nahitabo sa Nahimutangan sa Muan Sweet Water



Daghang tawo gikan sa lainlaing lugar og lainlaing denominasyon sa simbahan naayo og naka angkon sa gitinguha sa ilang dughan didto sa nahimutangan sa Muan Sweet Water.

Agosto 10, human sa Manmin Summer Retreat 2017, sobra sa 1,000 ka mga pastor og mga magtotoo gikan sa 32 ka nasod ang niadto sa Muan Manmin Church sa Haejae-myeon, Muan, Probinsya sa Jeonam. Human sa paniudto, ilang na eksperyensya ang espirituwal nga kalibotan sa pagtana-aw sa panganod og paghumol sa ilang kaugalingon sa Muan Sweet Water Pool.

Ang simbahan naa sa isla konektado sa ilaya pinaagi sa pagpaayo ini, mao nga ang mga tawo dili makakuha og mainom nga tubig sa atabay nga ilang gikalot. Parat ra nga tubig ang ilang makuha. Si Pastor Myeongsul Kim, nga maoy nangalagad sa simbahan, og ang mga miyembro matinguhaong nag ampo uban sa nahisulat sa Exodo 15:25 nga mabasa, “Unya nag ampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa niya kini ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig...”

Marso 2000, ang Dios midawat sa pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, isip puli nila, sa dihang siya didto mag ampo sa bukid og ang Dios mihimo sa parat nga tubig ngadto sa

tam-is og mainom nga tubig. Kini gi nganlan og Muan Sweet Water. Pag 2007, ang iyang kaayo og ka labaw gisusi pinaagi sa U.S. Food and Drug Administration.

Sa 2 Mga Hari kapitulo 5, si Naaman nga sanlahon, mitugsaw sa Jordan og kapito pinaagi sa pulong nga iyang nadawat ni Propeta Elisha. Naayo siya og na limpyo. Ang mga bisita usab sa Muan Manmin Church mitugsaw sad kapito sa Muan Sweet Water Pool uban ang pagtoo og naka eksperyensya sa lihok sa Dios.

Deconesa Thitikarn, 42 anyos, Thailand, niingon, “Naa koy muscae volitantes (floaters) sa akong tuo nga mata sulod sa 10 katuig. Akong mabati nga naay hugaw og sambol ang akong mata. Og hanap ang akong panan-aw, pwerti lisora. Apan human sa akong pagtugsaw sa Muan Sweet Water Pool, ang sintoma nawala! Makakita nako og tarong!” Sister Laura Granada, 21, Colombia, naayo sa “skin rush”, og Brother Mahesh, 35 anyos, India, nakalingkawas sa kasakit sa iyang mata og nabaskog.

Daghan pang nangaayo sa panan-aw, og diha say daghang nakalingkawas sa nagkalain laing mga sakit lakip na sa sakit sa likod og tuhod, og ‘dysmenorrhea’. Ang uban naayo sa hilanat, edema, og ‘dermatitis’. Naa say daghang nakakita og imahe sa

Ginoo, anghel, og mga mutya sa pag abli sa ilang espirituwal nga mata.

Sa Muan Sweet Water Garden, ang mga bisita nitilaw sa parat nga tubig nga pinasuyop gikan sa atabay sikbit sa atabay sa Muan Sweet Water, unya mitilaw sad sila sa tubig gikan sa Muan Sweet Water. Sa makausa pa, ilang nabati ang kadako sa gahom sa Dios nga miusab sa parat nga tubig ngadto sa tam-is nga tubig mainom.

Deconesa Kazumi Akushichi, 59 anyos, Japan, nakakita og ‘aurora light’ og imahe sa liyon. Brother

Suresh, 31 anyos, India, samtang nagtan-aw sa adlaw nakakita siya og dagat og barko nga naay daghang tawo, mga anghel og imahe sa kasingkasing. Sister Arnong, 26, Thailand, nakakita og mga anghel, og pultahan nga niabli og ang kahayag sa adlaw migawas niini. Daghang tawo nakakita og mga nagsidlak nga golden – silver powder diha sa kahanginan, espada sa Espiritu Santo, krus, propeta, Garden of Eden, ‘crystal ships’, mga yawi sa Langit, og dakong anghel. Napuno sila sa kalipay.

### “Naayo ko sa Skin Allergy, og Nakakitag mga Anghel!”

Brother Jihosuya Jena,

Presidente sa Shalom Odisha Children’s Home, Delhi Manmin Church, India



Naa koy bunol sa akong tabontabon sulod sa 9 ka bulan. Sakit kaayo og nakahatag nako og problema. Apan, pag Oktobre 2015, human nga mitugsaw ko sa Muan Sweet Water Pool nawala ni. Adtong panahona nagdala ko og Muan Sweet Water sa India og gipanghatag sa mga trabahante sa ‘orphanage’ ang uban sa akong tigulang nga mga amiga. Og nakadungog nalang ko nga naayo sad sila sa ‘dermatitis’, problema sa tiyan, og hilanat.

Karong tuiga nibisita nasad ko sa Muan Sweet Water human sa retreat. Nag antos ko sa skin allergy sa akong liog sulod sa 10 katuig. Katol kaayo og hasol. Apan human sa akong pagtugsaw sa Muan Sweet Water Pool, dili na katol. Naayo ko! Nakakita sad ko og imahe sa anghel, klaro kaayo ang nawong og ilong. Akong na eksperyensya ang espirituwal nga kalibotan. Samot kong nitoo nga naay Langit og Impeyerno, og determinado kong maningkamot sa pagpakabuhi sa Pulong. Halleluyah!





Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Gidala si Hesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador og gipapundok nila ang ubang sakop sa tropa. Unya gisul-oban nila si Hesus og kupo nga dagtom-pula. Naghimo silag purongpurong sa mga sangang tunokon og gibutang nila kini sa Iyang ulo” (Marcos 15:16-17).

# Ang Probidensya sa Pagsul-ob ni Hesus sa Koronang Tunokon

sa samang lugar, ang klase sa pagbati sa pagdawat sa matag usa kanila sa samang inpormasyon managlahi gyod og mao nga dili managsama ang ilang pamatasan og sumbanan diin ilang maila ang maayo og daotan.

Ang “hunahuna” maoy re-produksyon sa kahibalo kon gikinahanglan. Tungod kay ang kahibalo sa matag usa’ng gihuptan managlahi man, managlahi usab ang hunahuna sa tawo bisan pa og sila nakasaksi sa samang kalihokan. Managlahi ang kultura sa matag nasod nga diin ikaw nag ugmad sa imong kahibalo. Tingale sa inyong kultura ikaw nakat-on nga maayo ang usa ka butang apan alang sa uban kini salawayon. Dugang pa, tungod kay ang kasagarang hunahuna sa tawo ining kalibotana gigamhan man sa yawa, kini perming sukwahi sa matuud.

Pananglitan, kon ang ubang tawo gidayeg, ang yawa mamuhat diha sa bakak og mohimo aron ang pagbati sa tawo ma dismaya og dili ma kontento. Kon matuud lang unta ang naa sa tawo, ang yawa dili maka kontrola sa ilang hunahuna; malipayon sila permi sa matuud. Mao nga, magkugi gyod ta og paminaw sa Pulong og himoon nato kining pan. Atong mabag-o ang atong kaugalingon pinaagi sa pagsimba sa Dios sa espiritu og kamatuuran og sa pagdawat sa Pulong pinaagi lamang sa “Yes” og “Amen.”

Ang tanang katawhan nahimong makasala. Si Hesus mianhi sa kalibotan og miantos sa daghang pag-antos aron paglukat kanila gikan sa sala. Kon atong detalyang mahibaw-an ang Iyang gibuhat alang nato, atong labaw’ng mahunahuna ang kalawum sa gugma sa Dios og mag madasigon sa Kristohanong kinabuhi. Karon atong tugkaron ang probidensya sa pagsul-ob ni Hesus sa koronang tunokon.

## 1. Ang rason nganong gisul-ob ni Hesus ang koronang tunokon og nagpatulo sa dugo

Isip Anak sa Dios angayan si Hesus mosul-ob sa korona sa kahimayaan og dunggog. Apan diha sa iyang mga pag antos si Hesus gisul-oban sa koronang grabi ka tunokon. Samtang ang gahi og tag-as nga tonok midulot sa ulo ni Hesus, migisi kini sa Iyang bagul-bagul og ang grabing kasakit giubanan sa nagtulo nga dugo nga nitumog sa Iyang nawong. Nganong gisul-ob man ni Hesus ang koronang tunokon og nagpatulo sa Iyang dugo? Kini nahitabo aron ang mga sala sa tawo nga nahimo sa ilang hunahuna mapasaylo.

Sa utok sa tawo naay memory-device nga maoy pundohan og mogamit sa kahibalo. Ang tanang inpormasyon nga nakita sa matag usa, na dunggog, og nakat-onan sukad sa pagkatawo ipundo uban sa kusog nga pagbati, og kini mao ang “kahibalo.” Ang mga panghitabo og lugar nga maoy nadak-an sa tawo og pag edukar managlahi. Bisin pag ang duha katawo gitudloan sa usa katawo

Alang sa mga tawong tawhanon, ang ilang mga gipanghunahuna maayo og maalamon apan kini supak sa Dios; og dili gyod siya makatuman sa balaod sa Dios. Roma 8:7 “Busa kaaway sa Dios ang tawong kanunayng maghunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios og dili gayod siya makatuman niini.” Sa laktod pagka sulti, kinahanglan atong isalibay ang tanang tawhanong hunahuna og ang tanang kahibalo og inpormasyon nga dugay nang naa nato kon ugaling kini supak sa kabubut-on sa Dios (2 Corinto 10:5).

Sukad akong nailhan ang Dios, wala gyod ko magduda sa Iyang Pulong pinaagi sa pagbutang og tawhanong hunahuna. Makatoo dayon ko nga ang Dios makagagahum tungod kay akong na eksperyensya ang iyang gahom nga niayo nako sa akong tanang sakit. Tungod ining pagtooha, nagsalig ko sa Dios uban ang pag ampo sa tanang sitwasyon og Siya nagapamuhat sa kahibulongang lihok sa gahom sigun sa akong pagtoo. Kon kita magsalig lamang sa Dios nga walay tawhanong hunahuna, Siya magapamuhat gyod kanato.

Aron mapalayas ang tanang sala nga nabuhay sa atong hunahuna, atong unang balaanon ang atong dughan. “Kay ang tanang butang nga iya sa kalibotan-ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, og ang tanang gipasigarbo sa tawo-dili kini iya sa Amahan kondili iya sa kalibotan” (1 Juan 2:16).

Kon ang dughan puno sa daotan og kinaiya nga mosunod sa mga kalibotanhong paagi, natural lang sa tawo nga modangop sa tawhanong hunahuna. Kon naa ang “unodnong kahidlaw”, ang kalibotanhong pangandoy og tinguha sa mga butang nga supak sa kabubut-on sa Dios nindot tan-awon. Og ang tawo natural nga mopadayon sa maong tinguha og kon mo grabi na kini, makusganon na silang mobuhay sa unodnong buhat (Galatians 5:19-21). “Ang kaibog sa mata” kinaiya nga motay-og sa dughan subay sa nakita, nadunggog og na eksperyensya sa tawo nga maoy hinungdan nga mosamot ang iyang tinguha sa mga tawhanong butang. Tungod sa “kaibog sa mata” ang tawo mahimong kalibotanhon og nagka grabi ang tinguha sa malaw-ay nga mga butang.

“Ang tanang gipasigarbo sa tawo” kinaiyahan nga mangita sa ikapasigarbo sa kaugalingon pinasubay sa tanang kaayo nga naa niya. Kining maong “tanang gipasigarbo sa tawo” maoy mopataas sa

tawo, mopakaaron-ingnon, mangitang ilhon, og mohupot sa dungog og awtoridad. Kon imo nang napalayas ang tawhanong kaibog, kaibog sa mata, og ang tanang gipasigarbo, makasilong kana sa hunahunang espirituwal nga kahimut-an sa Dios.

## 3. Ang Dios nag andam nato og nindot nga korona sa Langit

Tungod kay gisul-ob man ni Hesus ang koronang tunokon nga alang unta nato, kita napasaylo na sa mga sala nga nabuhay sa atong hunahuna og makahimo na kita pagsul-ob sa nindot nga korona inig sulod ta sa langit. Naay lain-lain nga korona nga giandam para nato. Ang klase sa korona nga dawaton sa matag usa nato maila sa klase sa kinabuhi nato karon.

Pananglitan, naay “imperishable crowns” sa mga tawong naningkamot sa pagbiya sa sala human sa ilang pagdawat sa Ginoo og nagbansay sa matuud (1 Corinto 9:25); “crowns of glory” alang sa mga tawong milabay sa ilang mga sala, nagpakabuhay sa Pulong sa Dios og naghatag sa iyang kahimayaan (1 Pedro 5:4); og “crowns of life” alang sa mga tawong dako kaayo og paghigugma sa Dios, matitud-anon sa Dios bisan pa sila og mamatay og nagpakabalaan pinaagi sa paglabay sa tanang matang sa daotan (Santiago 1:12; Gipadayag 2:10). Naa say “crowns of righteousness” alang niadtong tibuok nagpaka balaan og hingpit nga nagbuhay sa katungdanang gihatag sa Dios uban sa pagtoong nakapahimuut sa Dios (2 Timoteo 4:8).

Ang Gipadayag 4:4 naghigot sa langitnong “pangulo”, og “golden crowns.” Dinhi ang “pangulo” nagpasabot sa tawong may pagtoong sama sa bulawan nga dili mausab nga diin giila sa Dios, hingpit nga nagbalaan, matitud-anon sa tanang aspeto. Depende kon unsa ka balaan og unsa sila ka matitud-anon, ang Dios moganti sa matag usa kanila sa nagkalain-lain nga korona.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, pinaagi sa pagsul-ob sa koronang tunokon, si Hesus wala lang molukat nato sa mga sala nga nahimo pinaagi sa atong hunahuna, apan Siya mitugot usab aron kita makasul-ob og nindot nga korona didto sa Langit. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga imong papahawaon ang unodnong hunahuna nga dili makapahimuut sa Dios og motuman Kaniya uban ang espirituwal nga hunahuna og magmaya sa himayang nagsidlak didto sa Langit.

## Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-  
anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

**Manmin** nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
E-mail: manminen@manmin.kr  
Publisher: Dr. Jaerock Lee  
Managing Editor: Geumsun Vin



# Sa Manmin Atheletic Meet, Ang Panaghiusa sa Manmin Nilambo pinaagi sa Espiritu Santo!



## Ang Tibuok Kasaulogan nga Puno sa Kahibulongan Gihimo Diha sa Kaayo og Kalinaw


Sa tibuok Manmin Athletic Meet ang adlaw gitabonan sa panganud og ang bugnaw nga hangin nagpadayon. Kini nakapahinumdom sa mga nanambong sa langitnong hangin. Og ilang labaw nga nabati ang dakong gugma sa Dios.

Ang temperatura ni sobra sa 30 degree Celsius sa tibuok nasod og na isyu ang grabing kainit. Apan sa Muju, probinsya sa Jeonbuk, lugar nga apil sa retreat, wala mapektohi (Tuo). Sa kahibulongan sa Dios, ang temperatura kontrolado alang sa maayong kondisyon sa sitwasyon.

Sa 37 ka nasod nga niapil, daghang langyaw nga

mga miyembro ang niapil sa panag sangka sa duwa isip miyembro sa Branch Church's Team og nanag una sa pagkab-ot sa kadaogan. Ang grupo nakadaog og 12 ka gold medals lakip na sa 100m sprint (lalaki og babaye), relay races (lalaki og babaye), mini soccer, ssireum [gikan sa risling] (ubos og sobra sa 90kg), og arm wresling (babaye, ubos sa 65kg).

Ang tanang grupo nakigsangka uban sa espiritu sa panaghiusa, kamaayo og kalinaw, nga maoy nihimo, nga ang mga miyembro sa Manmin tibuok kalibotan, magkahiusa diha sa gugma sa Ginoo.



## Ang Yawi alang sa Kalampusan mao ang "Pagpahimuut sa Dios"

Ang gold medal sa Mini Soccer nakuha sa Branch Churches' Team. Ang mga magduduwa gikan sa lainlaing sangang simbahan sa Daejeon, Yeosu og Miryang, apan niduwa sila diha sa panaghiusa sa Ginoo.

Brother Farid Hernandez, Colombia, niduwa og niingon, "niagi ko sa dugayng pagbansay uban sa tinguha nga makaduwa og soccer atubangan sa Dios. Sa maong duwa, nakabaton ko og tumong og ang among grupo nakadaog. Dasig kaayo ko og nalipay. Akong

labawng bag-ohon ang akong kaugalingon inig balik sa Colombia og magtinguha sa New Jerusalem."

tinguha nga makadaog sa ika 5 higayon, ang mga miyembro nagbansay bisan inig human sa Daniel Prayer Meeting. Og naayo sad sila sa mga kadaot sa abaga, sakit sa likod, og lualutahan.

Sister Alina Palnikov, Sacramento, California U.S. nakadaog sa gold medal sa female arm-wrestling. Atol sa Divine Healing Meeting sa unang adlaw, naayo siya sa panakit sa lawas apil na sa iyang likod tungod sa "fibromyalgia syndrome" nga nihasol niya sugod sa edad nga 13. Niingon siya nga, "Gusto ko anhi mopuyo sa Korea isip miyembro sa Manmin." Ang iyang mga pulong mopaila nato unsa ka kahibulongan ang retreat.



Sa female tug-of-war, ang 1st Great Grant Parish Team ang nakadaog sa gold medal sa ika-5 na nga sunod-sunod. Senyor Deconesa Jeongnyeo Bae, direktor, nag andam sa maong duwa uban sa pag-ampo og paghalad sa Daniel Prayer Meeting. Sa

lawas apil na sa iyang likod tungod sa "fibromyalgia syndrome" nga nihasol niya sugod sa edad nga 13. Niingon siya nga, "Gusto ko anhi mopuyo sa Korea isip miyembro sa Manmin." Ang iyang mga pulong mopaila nato unsa ka kahibulongan ang retreat.

## Mga runner sa Nairobi Manmin Holiness Church sa Kenya

Tingale ang kinadayagan sa matag athletic meet mao ang lumba sa dagan. Sa lumba, ang mga miyembro sa Nairobi Manmin Holiness Church nihitag og dakong kontribusyon sa pagdaog sa grupo. Ketupe Jacob (wala) nidaog sa gold medals sa 100m sprint, men's relay race og silver medal sa long-distance race. Mwendwa Catherine (tuo) midaog sa mga medalya sa 100m sprint, long-distance race, og relay race sa mga babaye. Nakadawat sad sila og MVPs sa Athletic Meet.

Brother Mutiso Abel nakadaog sa gold medal sa long-distance race, og Pastor Edwin Otieno milabang sa finishing line isip mananaog sa men pastors' relay

race (ika 3 og 4 gikan sa wala nga litrato sa ubos). Naglaom sila nga makakita personal ni Dr. Jaerock Lee, og ang tinguha sa ilang dughan natuman.

Ang mga miyembro sa Nairobi Manmin Holiness Church nitan-aw sa live broadcasting sa GCN ([www.gcnetv.org](http://www.gcnetv.org)). Pag abot sa mga magduduwa sa Kenyatta Airport niadtong Agosto 14, nakig ambit sila sa kalipay pinaagi sa paghatag og mga buwak sa mga mananaog.

Agosto 22, ang mga Maasai nag Thanksgiving Service and Celebration uban ni Bishop Dr. Myongho Cheong isip maoy mamumulong aron sa pag selebrar sa kadaogan ni Jacob nga anak sa leder sa mga Maasai.



### Pastor Valerii Trenogin Bishop sa Western Ural Area Mission, Russia



"Ang Manmin Athletic Meet gipangandaman gyod og nindot ang pagka han-ay sa kalihokan. Ang tanang miyembro puno sa kalinaw og gugma. Nindot kaayong tanawon ang mga miyembro gikan sa

lainlaing nasod nga nangapil sa duwa isip miyembro sa Manmin. Ang panahon nindot. Kahibulongan kaayo!"

### Pastor Maksim Tomassov Presidente sa TBN Balita, Estonia



"Akong nabati ang lihok sa Dios nga migiya sa Manmin alang sa ligdong nga panaghiusa sa Manmin Athletic Meet. Ang mga anak sa Dios nagsangka sa lainlaing duwa, nagdawat sa mga medalya, og nanag saulog ang matag usa. Makadani kaayo. Mobalik ko sunod tuig uban sa daghan pang mga tawo sa Estonia aron makabati sad sila sa grasya og kamaayo sa Dios dinhi uban sa mga miyembro."



# Ang Manmin Campfire Praise and Worship 2017 Napuno sa Kahumot sa Kalipay og Pasalamat



Sa ika-3 adlaw sa Manmin Summer Retreat 2017, ang Campfire Praise and Worship nga kalihokan gihimo diha sa nindot og mabugnaw nga hangin. Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, nigya sa pagdayeg, Manmin members gikan sa sulod og gawas sa Korea nagpasalamat og malipayon tungod kay ilang nasabtan ang gugma og sakripisyo sa Dios, sa Ginoo og sa magbalantay, og tungod ini sila nakabaton og paglaom sa New Jerusalem. Nagdayeg sila uban sa dakong paglaom nga mahimong tinuod nga mga anak sa Dios og maka angkon sa dughan sa Ginoo.



**“Kamatayon ko,  
Apan Karon Ania Ako!  
Ang Akong Damgo Natinuod!”**

**“Ang Akong Anak nga Babaye  
Nagkaayo sa pagka ‘Autism’  
og ang Akong Anak nga Lalaki  
Nakakita og Daghang Anghel!”**

**“Langitnong  
Panag-salo Puno  
sa Gugma!”**

**Lahore, Pakistan**  
Sister Sehrish Cynthia



Kahibulongan gyod ang Campfire Praise and Worship. Hingpit og ang akong dughan napuno sa gugma sa Dios. Katawhan gikan sa lainlaing kultura og nasod nanagpundok,

apan sila nahiusa diha sa Ginoo. Sama sila sa usa ka pamilya og nagkahiusa. Lipay kaayo ko. Sobra pa sa panalangin para nako. Sama sa damgo nga natinuod.

Pag 7 anyos nako nag-antos ko sa “celiac disease.” Nakapaluya kaayo nako nga dili gani ko pwede operahan. Ang doktor niingon nga wala nay tambal pa para nako og niingon sa akong pamilya nga ipauli nalang ko. Atol ini ang akong igsoon didto sa Korea og nidawat sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee dala ang akong litrato. Paspas ang akong pagkaayo, nabaskog og nigawas sa hospital.

Sukad nga nabuhi ko pagbalik, naglaom ko nga makabisita sa Manmin Central Church sa Korea. Ang akong gilaoman natinuod karong tuiga. Nagdayeg ko sa Dios uban ni Senyor Pastor og sa mga miyembro sa Manmin, nibati ko og dakong pasalamat og kalipay.

**London, U.K**  
Elder Mathias Kasasa



Sugod 2014 nag tambongan ko sa Manmin Summer Retreat, og kada retret makadawat ko og grasya. Labi na sa akong anak nga ‘autism’ nagka-

arang matag tuig tungod sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee. Sa una dili ni siya makasulti apan karon makasulti na. Makahimo na siya og daghang butang. Gani moadto na sa eskuwelahan.

Moapil mi matag worship service og sa Daniel Prayer Meeting sa Manmin Central Church sa internet. Ang akong mga anak mosunod sa Manmin Praise sa Kinorean. Sa Campfire Praise and Worship, malipayon kaayo sila nga samang naa sa Langit samtang nagdayeg uban si Senyor Pastor.

Ang akong usa ka anak, Joanita, 14 anyos, nakakita og mga anghel nga nagdala og mga rain clouds kon mokanta mi sa pagdayeg nga, “The Shepherd’s Sacrifice-Tears.” Ang akong anak nga si John, 11 anyos, nakakita og mga anghel nga nanagtayhop og sama sa yamog ang migawas sa ilang baba atol sa “fireworks.” Nakakita sad siya og daghang anghel nanayaw uban ni Senyor Pastor.

**Tallinn, Estonia**  
Pastor Grigori Kolessov



Ang Campfire Praise and Worship nindot kaayo. Sama sa langitnong panagsalo og ang Dios nitandog pag-ayo sa akong dughan.

Akong nabati ang dakong gugma nga maoy giampo ni Senyor Pastor og gitudlo sa matag usa kanamo. Natandog kaayo ko.

Ang panahon og temperatura hingpit, og ang duyog nindot. Ang gugma sa Dios nahikyad pinaagi sa sakripisyo sa magbalantay nga naka tandog kaayo sa akong dughan.

Ang nahimutangan sa retret puno sa dakong gugma sa Dios, og ang among dughan nagkahiusang naghimaya sa Dios. Mga kaigsoonan gikan sa lainlaing nasod naghimaya sa Dios isip pamilya uban ang gugma ngadto sa Dios.

Hilabi na, ang dakong gugma ni Senyor Pastor nakatandog kaayo sa akong dughan. Nalingaw ko sa dakong panalangin sa Dios sa kalipay og kasadya.

## Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

**Manila Manmin Holiness Church**

441 Potato St, J-Figuera  
Sampaloc, Manila, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

**Bataan Manmin Holiness Church**

067 Daang Bago, Dinalupihan,  
Bataan, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

**Isabela Manmin Holiness Church**

Purok 3, Brgy. San Roque, San  
Mateo, Isabela, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

**Cavite Manmin Holiness Church**

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),  
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas  
Pastor Sharon Cho  
046-850-3193 /  
0916-674-3903 /  
0905-319-8191

**Imus Manmin Holiness Church**

Blue Bell St. Plaridel III Sub.  
Bayan Luma 7, Imus Cavite,  
Pilipinas  
Pastor Jubeom Kim  
0927-311-7633

**Cebu Manmin Holiness Church**

LOT N. 402 - B-4  
Looc Along Side The Canjulao  
Road, Lapu-Lapu City Cebu,  
Pilipinas  
Pastor Rossetta Sung  
0921-635-7595

**Davao Manmin Holiness Church**

301 Ilang Ilang St. Flores  
Village, Bangkal, Davao City,  
Pilipinas  
Pastor Kathryn Kim  
0908-635-2714